



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL  
EDUCATION  
COLLABORATION  
TRUST

Read to Lead  
A Reading Nation is a Leading Nation

2030  
NDP

# **Nzudzanyo na Ndondangudo (Tracker) zwa Pułane dza u Funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho**

**Luambo Lwa Hayani  
Tshivenda**



**Gireidi ya 1 Themo ya 4**



# Zwi re ngomu

<b>Marangaphanda</b>	<b>1</b>
<b>Thodea dza Pułane dza U funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho</b>	<b>2</b>
Zwikili zwa Luambo lwa Hayani ( <i>HL</i> )	2
Magudiswa a Luambo lwa Hayani	2
Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila	3
U thoma Rothini ya U guda Luambo (U vhala na U nwala)	5
Rothini yo Anganywaho ya Vhege ya Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo	6
Nyito dzo Anganywaho dza Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (dzi no fusha thodea dza ATP)	7
<b>Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila</b>	<b>16</b>
<b>Phurogireme ya Foniki: Tshivenda Luambo lwa Hayani</b>	<b>17</b>
<b>Muhanga wa Nzudzanyo na Ndondangudo</b>	<b>21</b>
Thero ya 1	22
Thero ya 2	24
Thero ya 3	26
Thero ya 4	28
Thero ya 5: Ndovhololo	30
<b>Phurogireme ya U linga</b>	<b>32</b>
Mutevhemučoli: Luambo lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo ( <i>FP</i> )	32
U linga ha Vhugudisi	33
U shumisa Rubiriki	34
Tshandulelo	35
Ri na fulufhelo ja uri tsumbandila iyi i do vha thusa	35
U linga ha Vhugudisi: Khadi ya Tshikoro	36
Gireidi ya 1 Themo ya 4: Nyito ya U linga ha Fomača ya Sambula	37



# Marangaphanda

Ha Vhadededzi/Vhagudisi Vha Vhuimo ha Muteo,

Dwadze ja COVID-19 lo ri sia ri na khaedu khulu kha zwa pfunzo. Musi ri tshi khou humela kha ‘u funza ho doweleaho’, rothe ri tea u shuma nga vhułali na nga mafulufulu u itela u vha na vhułanzi uri ri vhuyedzedza sisiteme yashu tshiimoni tshayo.

Hezwi zwi do vha na ndeme khulwane kha vhuimo ha muteo, hune vhana vha guda zwikili zwa muteo/murango zwa u vhala na u ñwala. Afrika Tshipembe li lila uri vhone vha lingedze nga nungo dzothe u shomedza vhagudi vhavho nga zwikili zwe raloho, u itela uri vha si tou guda fhedzi u vhala, vha khunyeledze vha tshi vho kona ‘u vhalela u guda’.

Liñwalwa ili lo itelwa u vha thusa u swikelela tshipikwa hetshi. Musi vha tshi shumisa pułane iyi vha tshi tevhedza sisiteme (thevhekano ya zwithu), ri na fulufhelo ja uri vha do kona u lulamisa zwe zwa khakhiswa nga u xelewla nga tshifhinga tsha u funza na u guda, vha vhuyedzedza vhagudi vhavho kha levele yo vha teaho.

Ri khou dzula ro vha livhutshela u ñiimisela havho u shuma, u ñigana na u shumesa he ra lavhelela kha vhone.

A zwi timatimisi uri vha khou fhałta lushaka.

Ri vha tamela mashudu kha themo ino,

**Thimu ya DBE / NECT ya Ndondangudo dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho**



# Thodea dza Pułane dza U funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho

- Hu na vhege dza 10 kha ATP dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho dza DBE dza Themo ya 4.
- Vhege idzi dza 10 dzo khethekanywa dza bva saikiļi dza u guda dza 5.
- Kha saikiļi iñwe na iñwe ya vhege mbili, zwiteñwa (zwipiða) zwoþe zwa u guda luambo (u vhala na u ñwala) zwi tea u funziwa nga ndila i tevhelaho, hu tshi shumiswa tshifhinga tsha fhasisa tsho avhelwaho:

KUAVHELE KWA TSHIFHINGA TSHA FHASISA KWA CAPS	GIREIDI YA 1	GIREIDI YA 2	GIREIDI YA 3
<b>U thetshela na U amba</b>	Minete ya 45	Minete ya 45	Minete ya 45
<b>U vhala na Foniki</b>	Awara dza 4 na minete ya 30	Awara dza 4 na minete ya 30	Awara dza 4 na minete ya 30
<b>Muñwalo</b>	Awara ya 1	Minete ya 45	Minete ya 45
<b>U ñwala</b>	Minete ya 45	Awara ya 1	Awara ya 1
<b>GUJE</b>	AWARA DZA 7	AWARA DZA 7	AWARA DZA 7

## Zwikili zwa Luambo lwa Hayani (HL)

- ATP dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho dza HL dzo dzudzanywa uri dzi sumbedze zwikili zwine vha tea u fhata kha tshiteñwa (tshipida) tshiñwe na tshiñwe tsha luambo. vhadededzi / vhagudisi
- Zwi na ndeme uri vha dzhiele nzhele uri kha vhege dziñwe na dziñwe mbili, zwikili zwine zwa tea u aluswa zwi anzela u fana kha tshiteñwa tsho tiwaho, ngauralo, hu na u dovholola hunzhi u itela u alusa na u khwaþhiswa zwikili.

## Magudiswa a Luambo lwa Hayani

- Kha vhege dziñwe na dziñwe mbili, vhadededzi / vhagudisi vha tea u nanga ther.
- Ndi theroyeneyi ine ya þalusa magudiswa a saikiļi.
- Sa tsumbo, arali mudededzi / mugudisi a nanga theroyeneyi ine ya **'Roþe ri a dzhena tshikolo'**, zwi amba uri magudiswa oþe a tea u yelana na theroyeneyi, hu tshi katelwa:
  - a Divhaipfi** ine ya khou funziwa, tsumbo: **vhala; þumanya; vhambedza; guda; Tshaina; gireidi ya u thoma**, nz.
  - b Zwidade kana nyimbo** dzine dza funziwa, tsumbo: **Tshikolo tshi tshi bva**
  - c** Tshiþori tsha **u vhala khathihi na vhagudi** tshi no khou vhaliwa, tsumbo: Tshiþori tshi re na þohohi i no ri: **Gireidi ya u thoma Afrika Tshipembe na Tshaina**.
  - d Nyito ya u ñwala** ine vhagudi vha tea u ita, tsumbo: **Ñwalani mafhungo a 2 nga zwine vhagudi vha Afrika Tshipembe na Tshaina vha ita**.

## Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila

- Phurogireme ya foniki na u vhala ha tshigwada hu na u sumbiwa ndila, ndi one magudiswa e othe ane a si yelane na ther.
- U itela u kona u guda u vhala, vhagudi vha tea u gudiswa mibvumo ya luambo i tshi tou tevhekana nga ngona, khathihi na u i vanga na u i fhandekanya.
- U bva afho, vha tea u ita ndowendewe ya u vhala maipfi na zwitiori vha tshi shumisa ndivho yavho ya mibvumo (foniki) kha u bula maipfi.

**Kha ri vhone uri ndi zwikili zwifhio na magudiswa afhio zwe zwa dodombedzwa kha ATP ya Gireidi ya 1 Themo ya 4:**

MANWELEDZO A ATP YA U THIVHA TSHIFHINGA TSHA U FUNZA TSHO LOZWEAHO GIREIDI YA 1 THEMO YA 4
U THETSHELESA NA U AMBA
<p>Mugudi:</p> <p><b>1</b> U renda zwirendo na u imba zwiimbo a tshi sumbedzela nga nyito.</p> <p><b>2</b> U amba nga tshenzhemo ya ene muñe na vhuçipfi, u fana na u anetshela mafhungomaitei (nyusi) a tshi tshi sumbedza thovhekano yo teaho.</p> <p><b>3</b> U thetshelesa ndaela na ndivhadzo a fhindula nga ngona.</p> <p><b>4</b> U thetshelesa a sa dzheneleli, a tshi ḥthonifha ane a khou amba.</p> <p><b>5</b> U shela mulenzhe kha therisano, a vhiga o imela tshigwada.</p> <p><b>6</b> U thetshelesa uri a ḥalukanye zwidodombedzwa zwa tshiṭori na u vhudzisa mbudzisombuleshedzi (closed questions) na mbudzisothalutshedzwa</p> <p><b>7</b> U khethekanya zwitsvhudzi, sa tsumbo, nga u shumisa zwifanyiso zwo imaho nga zwithe.</p> <p><b>8</b> U shumisa mathemo (maipfi) a no nga fhungo, ḥederedanzi, tshitopo (tshithoma.)</p> <p><b>9</b> U thetshelesa, u ḥiphiña, a u pfectesa tshifanyiso na phazili dza maipfi, thai na miswaswo, a tshi shumisa luambo hu na u elekanya.</p> <p><b>10</b> U anetshela tshiṭori tsho ḥoweleafo tshi re na mathomo, mutumbu na magumo, a tshi enda a tshi shandukisa khalo na ipfi.</p>

FONIKI
<p><b>Tsivhudzo ya mudededzi / mugudisi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kha vha vhe na vhuçanzi uri vha fhaṭa na u ḥukukanya maipfi:<ul style="list-style-type: none"><li>• Nga kubulelwe (u ḥalukanya mibvumo.)</li><li>• Nga kubulelwe na nga u vhona (foniki.)</li></ul></li></ul>
<p>Mugudi:</p> <p><b>1</b> U ḥalukanya vhushaka vhukati ha maledere na mibvumo maledere othe a re ḥithihi.</p> <p><b>2</b> U fhaṭa na u fhandekanya maipfi a tshi shumisa mibvumo yithe ye a funziwa, hu tshi katelwa: mibvumo ya ḥedere ḥithihi, thembamvanganyi (<i>consonant blend</i>), pfalandothe mbili, themba dzi no swaiwa kha mibvumo ya maledere mavhili kana u fhira.</p> <p><b>3</b> U vhala maipfi a no bva kha ngudo dza foniki a re kha mafhungo na mañwe mañwalwa/zwibveledzwa</p> <p><b>4</b> U guda u peletä maipfi a fumi nga vhege e a bviswa kha ngudo dza foniki na kha maipfimađowelwa</p> <p><b>5</b> U ḥalukanya mibvumo ya u thoma (mibvumomirangeli) na dungo ja u fhedza (mibvumomitevheli) kha phetheni dzo serekahao.</p> <p><b>6</b> U vhekanya maipfi nga miṭa yo ḥoweleafo ya mibvumo na maipfi.</p>

## FONIKI

### 7 U ḥalukanya na u vhala:

- a Pfalanyana, sa tsumbo, w, y (wela, yawe)
- b Themba dza maledere mararu na maṇa, tsumbo:dzh – dzhulu, dzw – dzwatswatswa
- c Maipfi e a vhumbiwa nga u ḥanganya themba (mme) na pfalandothé (ñwana), tsumbo dzh+a = dzha, dzh+e =dzhe > dzhena

## MUÑWALO

Mugudi:

- 1 U fara penisela na khirayoni nga ngona.
- 2 U kopa/ñwalulula maipfi o sia mavhaka o teaho.
- 3 U ñwala malederemadanzi na maṇku nga ngona na u sa kombamisi a tshi edza saizi na vhuimo, zwi tshi amba uri a thoma na u khunyelela e fhethu ho teaho.
- 4 U kopa/ñwalulula mafhungo mapufuhi nga ngona.

## U VHALA NA VHAGUDI HU NA U SUMBIWA NDILA

### *Notsi dza mudededzi / mugudisi :*

- Kha vha vheye vhagudi kha zwigwada zwa vhukoni ha u vhala hu no lingana.
- Kha vha nange marñwalwa/bugu dza ḥevele yo teaho tshigwada tshiñwe na tshiñwe.
- Kha vha thetshelese musi muñwe na muñwe a re kha tshigwada a tshi vhala e ethe vha mu thuse musi a tshi khou vhala.

Mugudi:

- 1 U vhalela n̄ha zwe a ñwala ene muñe e kha tshigwada tshi no khou sumbiwa ndila nga mudededzi, tshigwada tshoñthe tshi vhala tshiñori tshithihi.
- 2 U a ñivhea iñ ene muñe musi a tshi khou vhala, kha uri u a kona u ḥalukanya maipfi nga ethe na kha tholokanyondivho (u pfecta.)
- 3 U sumbedza u pfecta ndongazwiga musi a tshi tshi khou vhalela n̄ha.
- 4 U shumisa maipfimadowelwa, foniki, na zwikili zwa u dikhouda tshivhumbeo na zwi re ngomu.
- 5 U shumisa zwikili zwa tsenguluso ya zwi re ngomu na tshivhumbeo kha u pfecta.
- 6 U isa phanđa na u fhañ ñivhaipfi ya maipfimadowelwa.
- 7 U vhala a tshi vho tou elela na mutsindo e nawo.

## U VHALA E ETHE (NGA ETHE)

Mugudi:

- 1 U vhala bugu dzi no wanala kha khuđa ya u vhala i re kiļasini.
- 2 U vhala zwe ene muñe a ñwala, u vho thoma u khakhulula (lulamisa) vhukhakhi.

## U VHALA NA VHAGUDI

Mugudi:

- 1 U a thetshelesa na u tevhela musi mudededzi / mugudisi a tshi vhala bugu
- 2 U topola thevhekano ya zwiwo kha zwiñori.
- 3 U shumisa khavara na zwifanyiso zwi re kha bugu kha u bvumba (u humbulela.)
- 4 U kona u sauñanya vhusevheđi vhu re kha zwifanyiso zwi re buguni.
- 5 U topola thaidzo ya u ranga i re tshiñorini ine ya bveledza tshiñori.
- 6 U fhindula mbudziso dza ḥuthulamuhumbulo (*higher-order*) dzo ñisendekaho nga tshibveledzwa tshe tsha vhaliwa.
- 7 U kona u ḥalukanya mafhungomatsivhudzi a no bva kha phosñtara.
- 8 U ḥalukanya zwiitisi na mvelelo zwa tshiñori.

## U NWALA

### **Notsi dza mudededzi / mugudisi:**

- Kha vha shumise nyito dza u nwala ha tshigwada kha u sumbedza maitele a u nwala (u pulana, mvetomveto na u andadza.)
- Kha vha nee vhana fureme ya u nwala i no do vha thusa u nwala zwitiori zwavho.

Mugudi:

**1** U vha na mukovhe kha mihumbulo i no thusa kha u vusuludza tshitiori tsha kilasi / tshigwada.

**2** U rera na muñwe ngae kilasini nga mihumbulo ya u nwala.

**3** U difhaqela tshisiku tshawe tsha maipfi na thalusamaipfi yawe.

**4** U peleta maipfi o doweleaho nga ngona.

**5** U nwala fhungo a tshi shumisa maipfimađivhiwa o doweleaho na mibvumo ye vha guda.

**6 U ita mishumo ya u nwala, hu tshi katelwa u pulana, mvetomveto na u andadza:**

**a** U nwala fhungo a tshi shumisa maipfimađivhiwa o doweleaho na mibvumo ye vha guda.

**b** U nwala na u sumbedzela fhungo lipfufhi nga thoho yo tiwaho a tshi itela u vha na mukovhe kha bugu ya khona ya u vhala.

**c** U dzudzanya mafhungomatsivhudzi kha nyolo dzi sa kondi sa tshati kana mitaladzi-tshifhinga

**7 U topola na u shumisa luambo nga ngona, hu tshi katelwa:**

**a** Ndongazwiga: zwitopo.

**b** Masala.

**c** Madzina.

**d** U vhumba vhunzhi ha maipfi o doweleaho nga u dzhenisa thangi dza madzina, tsumbo, zwi-, vha-, mi-

**e** U vho thoma u shumisa tshifhinga tsha zwino / likhathi la ndi na tshifhinga tsho fhiraho / likhathi la ndo nga ngona.

**f** U shumisa thangelavhuimo/marangeli/makonanyi nga ngona.

## U thoma Rothini ya U guda Luambo (U vhalala na U nwala)

- Irwe ya ndila dza khwiñesa dza u vha na vhuñanzi ha u shumisa zwavhuđi tshifhinga tsho avhelwaho lune vha funza zwikili zweithe zwi re kha ATP, ndi u thoma rothini ya u guda luambo.
- Afho fhasi hu na rothihi ya vhege nga vhege ye ya anganywa (dinginywa), ine vha nga i shumisa kha saikili ya vhege mbili.
  - Rothini iyi i shumisa TSHIFHINGA TSHI RE FHASISA kha Luambo lwa Hayani (awara dza 7.)
  - Heyi rothini yo itiwa uri i shumisee kha gireidi dzothe.

**Rothini yo Anganywaho ya Vhege ya Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo**

DUVHA	TSHITENWA/TSHIPIDA	NYITO	TSHIFHINGA: GUTE	TSHIFHINGA: L&S	TSHIFHINGA: R&P	TSHIFHINGA: HW	TSHIFHINGA: W
Musumbuluwo	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza orla.	Minete ya 15	Minete ya 15			
MUŃWALO		U'linga hu si ha fomala.	Minete ya 30			Minete ya 30	
UVHALA NA FONIKI		Uvhala na vhagudi.	Minete ya 15				
UNWALA		U'nwala na vhagudi na u'nwala nga maga.	Minete ya 30				
UVHALA NA FONIKI		Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni / Uvhala nga tshigwada ha utou sumbiwa ndila.	Minete ya 30			Minete ya 30	
Łavhuvhili	UVHALA NA FONIKI	Kha vha funze mibvumi miswa na maiþfi maswa.	Minete ya 15				
	MUŃWALO	Kha vha funze leđere liswa na maiþfi maswa.	Minete ya 15				Minete ya 15
UVHALA NA FONIKI		Uvhala na vhagudi.	Minete ya 15				
	UVHALA NA FONIKI	Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				Minete ya 30
Łavhuraru	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza orla.	Minete ya 15				
	UVHALA NA FONIKI	Kha vha funze mibvumo miswa na maiþfi maswa.	Minete ya 15				
MUŃWALO	UVHALA NA FONIKI	Kha vha funze leđere liswa na maiþfi maswa.	Minete ya 15				
	UNWALA	U'nwala na vhagudi na u'nwala nga maga.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI		Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
	UVHALA NA FONIKI	Nđowendowye ya foniki / mibvumo.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI		Uvhala na vhagudi.	Minete ya 15				
	UVHALA NA FONIKI	Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
Łavhuťanu	U THETSHELESA NA U AMBA	Nyito dza orla.	Minete ya 15				
	UVHALA NA FONIKI	Nđowendowye ya foniki.	Minete ya 15				
UVHALA NA FONIKI		Uvhala na vhagudi.	Minete ya 15				
	UVHALA NA FONIKI	Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
Awara dza 7			Minete ya 45				
	Awara dza 4						
	Minete ya 30						
	Minete ya 45						
	Minete ya 45						

*Vha a kona u zwi vhona uri tshifhinga tshe tsha avhelwa tshiteñwa tshinwe na tshinwe tsho tea?*

## Nyito dzo Anganywaho dza Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (dzi no fusha ḥodea dza ATP)

- Ngauri hu tea u aluswa zwikili zwinzhi zwinzhi zwi no fana, u nga vha muhumbulo wavhuđi u ita nyito dzi no fana kana u yelana vhege iñwe na iñwe.
  - Hezwi zwi ita uri vha vhe na vhułanzi uri vha gudisa zwikili zweđhe zwi no ḥodiwa nga ATP.
  - Zwi dovha hafhu zwa ita uri u funza na u guda zwi shume zwavhuđi, ngauri arali vhone na vhagudi vha vhuya vha ḥalukanya nyito idzi, a vha tshinyi tshifhinga vha tshi khou ḥalutshedza.
- Pułane i re afho phasi i vha anganyela nyito dzo vhekanywaho nga sisiteme dzine vha nga dzi ita vhege iñwe na iñwe u itela u fusha ḥodea dza ATP.
- Hune ha tea u funziwa zwikili two tiwaho kana magudiswa o tiwaho (u ya nga ATP) nyito dza u funza izwi zwithu na dzone dzi tea u katelwa heneħha.
- Mulaedza: Vhadededzi / vhagudisi vha tea u shumisa nyito dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE he zwa tea.

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO)
Musumbuluwo	<b>U THETSHELESA NA U AMBA</b>	Nyito dza oraļa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ḥivhadze ther.</li> <li>Kha vha funze maipfi a 3 a ḥivhaipfi ya ther.</li> <li>Kha vha funze luimbo kana tshidate.</li> <li>Vhagudi vha džhenisa maipfi kha ḥalusamaipfi dza vhone vhañe.</li> </ul>
	<b>MUŃWALO</b>	U linga hu si ha fomaļa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ite u linga hu si ha fomaļa u itela u vhona arali vhagudi vha tshi kha ḥi elelwa mibvumo na maipfi e a funziwa kale.</li> <li>Kha vha ri vhagudi vha ḥwale maipfi a 10 e a ḥusiwa kha ngudo dza foniki na kha maipfimađowewla.</li> <li>Kha vha ite na u ḥola muńwalo – kuvhumbelwe kwa maļedere, madanzi, zwikhala (mavhaka)</li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi THANGELAUVHALA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thangelauvhala.</li> <li>Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwi no bva kha tshiżori.</li> <li>Kha vha ri vha ambe nga zwi no khou bvelela.</li> <li>Kha vha ri vha bvumbe (u humbulela.)</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO)
Musumbuluwo	<b>U ñWALA</b>	U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga: U PULANA NA NA U ITA MVETOMVETO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha vhudze vhagudi ḥoho ya u ñwala ngayo.</li> <li>• Kha vha vhudze vhagudi mushumo wa u ñwala we vhone vha vha nangela, tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U ñwala fhungo a tshi shumisa maipfimađivhiwa o ḥoweleaho na mibvumo ye vha guda.</li> <li><b>b</b> U ñwala na u sumbedzela fhungo ḥipfufhi nga ḥoho yo tiwaho a tshi itela u vha na mukovhe kha bugu ya khona ya u vhala</li> <li><b>c</b> U ñwala mafhungo a no swika kha a 3, a nyusi dza ene muñe kana tshiṭori tshe a ḥisikela</li> <li><b>d</b> U dzudzanya mafhungomatsivhudzi kha nyolo dzi sa konđi sa tshati kana mitaladzi-tshifhinga</li> </ul> </li> <li>• Kha vha sumbedze vhagudi uri vha PULANELA hani u ñwala, nga uola tshifanyiso na u dzenisa lebulu.</li> <li>• Kha vha ri vha vha fhe mihibulo ya pułane iyi (u ñwala ha tshigwada.)</li> <li>• Kha vha vhudze vhagudi uri vha ñwale pułane dza vhone vhañe (a hu kopeliwi zwa muñwe.)</li> <li>• Tshi tevhelaho, kha vha ñwale fureme ya mvetomveto ya fhungo ḥa u thoma kha bodo, vha sumbedze vhagudi uri fureme i ḥadziwa hani (u ñwala ha tshigwada.)</li> <li>• Kha vha litshe fureme iyi ya mafhungo kha bodo, vha vhudze vhagudi uri vha ñwale mafhungo avho vhone vhañe.</li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIÑWE NA TSHIÑWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.)</li> <li>• Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> <li>• Kha vha vhidze tshigwada tshiṭuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>• Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>• Kha vha ḥee tshigwada mañwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho.</li> <li>• Kha vha thetshelese mugudi muñwe na muñwe a tshi vhala e ethe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Lavhuvhili	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha shumise phurogireme ya foniki ya luambo lwavho, zwithu zwi tshi tou tevhekana (nga sisiteme.)</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi u vhala mubvumo muswa.</li> <li>• Kha vha vha gudise u vhala maipfi ane a shumisa uyu mubvumo muswa na mibvumo ye ya funziwa kale (maipfi a no vhalea – u dikhoudrea.)</li> <li>• Kha vha vha sumbedze uri maipfi a ḥukhulwa na u fhatiwa hani (kha vha thome nga maipfi a maledere a 3 a no shumisa mibvumo ya ḥedere lithihi.)</li> <li>• Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul>
	<b>MUŃWALO</b>	Kha vha funze ḥedere liswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndi muhumbulo wavhudji wa u ananya (metshisa) muńwalo na fonetiki.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa ḥedere kana mubvumo ye vha guda – malederedanzi kana maledere małuku.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa maipfi na mafhungo ane a shumisa mubvumo uyo.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi u ḥwalulula mafhungo mapfufhi ane a shumisa mibvumo na maipfi e vha funziwa.</li> <li>• Kha vha khakhulule kufarele kwa penisela kwa vhagudi, kudzulele, kuvhumbelwe kwa ḥedere, u sia zwikhala / mavhaka na saizi.</li> <li>• Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Lavhuvhili	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi U VHALA HA U RANGA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhala ha U ranga.</li> <li>• Kha vha vhalele vhagudi tshiṭori vha tshi elela na u sumbedza uyanyuwa.</li> <li>• Vha ite vha tshi ima uri vha ḥalutshedze arali zwi tshi ṭodea.</li> <li>• Kha vha sumbe na u ḥalutshedza zwitālusi zwa luambo, hu tshi kalelwa na:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Maṭaluli.</li> <li><b>b</b> Tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho.</li> <li><b>c</b> Thangelavhuimo/marangeli/makonanyi.</li> <li><b>d</b> Vhunzhi – hu tshi shumiswa thangi dza madzina, tsumbo, zwi-, vha-, mi-</li> <li><b>e</b> Malederedzanzi na zwitopo</li> </ul> </li> <li>• Vho no fhedza u vhala, kha vha vhudzise mbudziso dici no nga hedzi:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U elelwa (nnyi?, ngafhi?, lini?, mini? nz)</li> <li><b>b</b> U dubekanya (tsha u thoma, ha tevhela, tsha u fhedza)</li> <li><b>c</b> Zwiitisi na mvelelo (ho bvelela mini nga mulandu wa ...)</li> <li><b>d</b> Mbudzisoḥhalutshedzwa (ngani / no vha ni tshi nga vha no ita mini/ ni a kona u zwi ḥumekanya / ni nga humbulela/ ni nga kona u ḥathuvha?)</li> <li><b>e</b> U topola muhumbulo muhulwane.</li> <li><b>f</b> Thevhekano (ho bvelela mini u thoma, ha tevhela, tsha u fhedza.)</li> <li><b>g</b> Mihumbulo (no takadzwa nga / ni na muhumbulo ufhio nga / nz.)</li> </ul> </li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e eṭhe.)</li> <li>• Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> <li>• Kha vha vhidze tshigwada tshiṭuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>• Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>• Kha vha ḥea tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho.</li> <li>• Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e eṭhe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Lavhuraru	<b>U THETSHELESA NA U AMBA</b>	Nyito dza orała.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha funze maipfi a 3 a ɖivhaipfi ya ther.</li> <li>• Kha vha imbe luimbo kana vha ite tshidade.</li> <li>• Kha vha ite iħwe nyito ya orała, sa tsumbo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Mafhungomaitei (Nyusi) – Kha vha ri vhana vha 2 vha anetshele mafhungo.</li> <li><b>b</b> Vhutsila ha U anetshela Tshiżori – Kha vha ri vhana vhoħe vha ɖisikele zwiżori zwa ther dzavho vha anetshele phathinara dzavho.</li> <li><b>c</b> Mitambo – Kha vha tambe mutambo wa luambo.</li> <li><b>d</b> Miswaswo - Kha vha ri vhana vha 2 vha ite miswaswo kana vha ite thai.</li> <li><b>e</b> U vhekanya zwithu nga mifuda.</li> </ul> </li> <li>• Vhagudi vha džhenisa maipfi kha ʈhulusamaipfi dza vhone vhañe.</li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha shumise phurogireme ya foniki ya luambo lwavho, zwithu zwi tshi tou tevhekana (nga sisiteme.)</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi u vhala mubvumo muswa.</li> <li>• Kha vha vha gudise u vhala maipfi ane a shumisa uyu mubvumo muswa na mibvumo ye ya funziwa kale (maipfi a no vhalea – u dikhouda.)</li> <li>• Kha vha vha sumbedze uri maipfi a a ʈhukhukanywa na u fhaṭiwa hani (kha vha thome nga maipfi a maledere a 3 a no shumisa mibvumo ya ledere ċihihi.)</li> <li>• Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul>
	<b>MUŃWALO</b>	Kha vha funze ledere ċiswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndi muhumbulo wavhuđi wa u ananya (metshisa) muńwalo na fonetiki.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa ledere kana mubvumo ye vha guda – malederedanzi na maledere małku.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa maipfi na mafhungo ane a shumisa mubvumo uyo.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi u ńwalulula mafhungo mapfufhi ane a shumisa mibvumo na maipfi e vha funziwa.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi u ńwala muńwalo wa mbalo nga ngona.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi u fara penisela.</li> <li>• Kha vha khakhulule kufarele kwa penisela kwa vhagudi, kudzulele, kuvhumbelwe kwa ledere, u sia zwikhala/mavħaka na saizi.</li> <li>• Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhuraru	U ንWALA	U ንwala na vhagudi na u ንwala nga maga: U ITA MVETOMVETO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha humbudze vhagudi nga ha mushumo wa u ንwala.</li> <li>Kha vha ንwale kha bodo pułane yavho na mvetamveto zwe zwa shumiswa nga Musumbuluwo.</li> <li>Kha vha ንwale kha bodo fureme ya u ንwala fhungo/mafhungo a no ዶ tevhela.</li> <li>Kha vha ንwale pułane yavho na fhungo ḥa u thoma kha bodo.</li> <li>Kha vha ንwale fureme ya u ንwala kha bodo.</li> <li>Kha vha sumbedze vhagudi kuitele kwa MVETOMVETO dza zwine vha khou ንwala (u ንwala ha tshigwada.)</li> <li>Kha vha vudze vhagudi uri vha shumise pułane na muhangā (fureme) kha u ንwala mvetomveto dzavho vhone vhane.</li> <li>Kha vha vhudze vhagudi vha vhalele phathinara dzavho zwe vha ንwala.</li> </ul>
	U VHALA NA FONIKI	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.)</li> <li>Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> <li>Kha vha vhidze tshigwada tshituku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>Kha vha ḥea tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho.</li> <li>Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhunja	U VHALA NA FONIKI	Nđowendowe ya foniki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha vusuludze mibvumo mivhili ye ya funziwa nga Łavhuvhili na Łavhuraru.</li> <li>Kha vha ite nyito ya foniki na kiłasi, sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kha vha vanganye / ḥanganye mibvumo i vhumbe maipfi.</li> <li><b>b</b> Kha vha ḥukhule maipfi a bve mibvumo.</li> <li><b>c</b> Kha vha padule maipfi a bve madungo.</li> <li><b>d</b> Kha vha vhee maipfi e kha miṭa ya mibvumo i no fana.</li> <li><b>e</b> Kha vha vhee maipfi e kha miṭa ya maipfi i no fana.</li> <li><b>f</b> Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Łavhuṇia</b>	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi U VHALA HA VHUVHILI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhala ha Vhuvhili.</li> <li>• Kha vha vhalele vhagudi tshiṭori vha tshi elela na u sumbedza u nyanyuwa.</li> <li>• Vho no fhedza u vhala, kha vha vhudzise mbudziso dici no katela:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U eelwa (nnyi, ngafhi, lini, mimi, nz</li> <li><b>b</b> Thevhekano (ho bvelela mini u thoma, ha tevhela, tsha u fhedza.)</li> <li><b>c</b> Zwiitisi na mvelelo (ho bvelela mini nga mulandu wa ...)</li> <li><b>d</b> Mbudzisoṭhalutshedzwa (ngani / no vha ni tshi nga vha no ita mini/ ni a kona u zwi ṭumekanya / ni nga humbulela/ ni nga kona u ṭhaṭhuvha?)</li> </ul> </li> <li>• Kha vha ri vhagudi vha sike mbudziso dzavho vhone vhaṇe dici no kwama tshibveledzwa / maṇwalwa, vha dici vhudzise phathinara dzavho.</li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIṄWE NA TSHIṄWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha dzudze kiłasi yoṭhe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.)</li> <li>• Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> <li>• Kha vha vhidze tshigwada tshiṭuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>• Kha vha vusuludze foniki na maipfimađowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>• Kha vha ḥea tshigwada maṇwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho.</li> <li>• Kha vha thetshelese mugudi muṇwe na muṇwe a tshi vhala e ethe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEṄWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
<b>Łavhuṇia</b>	<b>U THETSHELESA NA U AMBA</b>	Nyito dza oraļa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha funze maipfi a 3 a ḥivhaipfi ya therō.</li> <li>• Kha vha imbe luimbo kana vha ite tshidade.</li> <li>• Kha vha ite ińwe nyito ya oraļa, sa tsumbo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kha vha vhee vhagudi kha zwigwada vha ambe nga ha tshibveledzwa, vha tshi shumisa fureme (Ndo takalela... / A tho ngo takalela... / Ndi vhone u nga tshibveledzwa itshi tsho ḥwalelwua u ...)</li> <li><b>b</b> Vhutsila ha U anetshela Tshiṭori – Kha vha ri vhagudi vha shume nga zwigwada vha ite tshiṭori tsha therō tsha tshigwada tshoṭhe.</li> </ul> </li> <li>• Vhagudi vha dzhenisa maipfi kha ḥalusamaipfi dza vhone vhaṇe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhutānu	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Nđowendōwe ya foniki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha vusuludze mibvumo mivhili ye ya funziwa nga Łavhuvhili, na mińwe mibvumo ye ya funziwa kha themo ino.</li> <li>• Kha vha ite nyito ya foniki na kiłasi, sa tsumbo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kha vha vanganye / ḥanganye mibvumo i vhumbe maipfi.</li> <li><b>b</b> Kha vha ḥukhukanye maipfi a bve mibvumo</li> <li><b>c</b> Kha vha fhaṭe maipfi vha tshi shumisa mibvumo</li> <li><b>d</b> Kha vha ḥwale mafhundo a vhone vhaṇe vha tshi shumisa maipfi a foniki.</li> <li><b>e</b> Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi THEVHELAUVHALA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thevhelauvhala.</li> <li>• Kha vha ite nyito ya u sedza tshiṭori kha ḥevele ya vhudzivha, tsumbo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Litambwa – Kha vha vhea vhagudi nga zwigwada vha ite litambwa la tshiṭori.</li> <li><b>b</b> Vha toolola tshiṭori na phathinara – muńwe na muńwe kha phathinara idzi u anetshela tshipida tsha tshiṭori nga thevhekano yone.</li> <li><b>c</b> U nweledza – mugudi muńwe na muńwe u u vhudza phathinara yawe uri tshiṭori tshi amba nga ha mini nga mafhundo a 2-3.</li> <li><b>d</b> U ola tshifanyiso nga ha tshiṭori itsi a ḥwala na khephusheni.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha dzudze kiłasi yothe fhasi i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.)</li> <li>• Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> <li>• Kha vha vhidze tshigwada tshituku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>• Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>• Kha vha ḥea tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho.</li> <li>• Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe.</li> </ul>

**Vho zwi vhona uri rothini dzo shumisiwa kha tshiteñwa tshiñwe na tshiñwe? Kha vha sedze vha vhone arali ho dzenisiwa rothini dzothe:**

### **NYITO DZA ORAŁA**

- Musumbuluwo: Kha vha qivhadze ther, vha funze qivhaipfi, vha funze luimbo kana tshidade.
- Łavhuraru: Kha vha funze qivhaipfi, vha imbe luimbo kana vha ite tshidade, vha ite nyito iñwe-vho.
- Łavhučanu: Kha vha funze qivhaipfi, vha imbe luimbo kana vha ite tshidade, vha ite nyito iñwe-vho.

### **FONIKI NA MUŃWALO**

- Musumbuluwo: Kha vha ite u linga hu si ha fomała vha tshi ḥola nđivho ya foniki na muńwalo.
- Łavhuvhili: Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa; kha vha funze kuńwalele kwa małedere na maipfi.
- Łavhuraru: Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa; kha vha funze kuńwalele kwa małedere na maipfi.
- Łavhuña: Kha vha ite nyito ya nđowendowe ya u shumisa mibvumo ya foniki miswa yo funziwaho.
- Łavhučanu: Kha vha ite nyito ya nđowendowe ya u shumisa mibvumo ya foniki miswa yo funziwaho.

### **U VHALA NA VHAGUDI**

- Musumbuluwo: Thangelauvhala
- Łavhuvhili: U vhala ha U ranga.
- Łavhuña: U vhala ha Vhuvhili.
- Łavhučanu: Thevhelauvhala.

### **U ÑWALA**

- Musumbuluwo: U pulana na u ita mvetomveto.
- Łavhuraru: Mvetomveto.

Izwi zwi a pfadza naa? Vha nga ita tshanduko ifhio?

# Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila

**Sa mudededzi / mugudisi wa vhuimo ha muteo, vhudifhinduleli havho vhuhulwane ndi u vha na vhutanzi uri vhagudi yothe vha a kona u vhala!**

**Dziñwe dza tsumbandila dzi sa kondi dzine vha nga tevhela dza u funza foniki ndi hedzi:**

- 1 Kha vha vhe na vhutanzi uri vha na phurogireme ya foniki yo fhelelaho, ine ya katela mibvumo yothe ya luambo lwavho.**
  - Phorogireme ya Foniki ya NECT ya HL ya Tshivenđa yo dzeniswa afho fhasi – kha vha pfe vho vhofholowa u i shumisa, kana vha shumise phurogireme iñwe na iñwe ye ya tiwa nga vundu (phurovintsi), tshitiriki kana tshikolo.
- 2 Kha vha shumise phurogireme yavho ya foniki hu na u tevhekana ha zwithu (nga sisiteme). Kha mubvumo muñwe na muñwe:**
  - Kha vha vhe na vhutanzi uri vhagudi vha a kona u pfa mubvumo uyu, nahone vha a kona u u topola kha ipfi.
  - Kha vha funze vhagudi vhuska vhukati ha ledere na mubvumo – uri mubvumo u vhonala nga ndila de.
  - Kha vha ite nñowendewe ya u vanganya mubvumo na miñwe mibvumo vha tshi vhumba maipfi.
  - Kha vha vhale manwalwa/zwibveledza zwi re na maipfi a no shumisa mubvumo uyu.
  - Tshifhinga tshothe, kha vha vusuludze mibvumo yothe ye ya funziwa.

**Dziñwe dza tsumbandila dzi sa kondi dzine vha nga tevhela dza u funza u vhala ndi hedzi:**

- 1 Kha vha vhekanye vhagudi kha zwigwada zwa u vhala zwa vhukoni hu no lingana.
- 2 Kha vha vhidze tshigwada tshiñwe na tshiñwe tshi vha vhalele luthihi nga vhege.
- 3 Kha vha thetshelese vhavhali vha no khou kundelwa luvhili kana luraru nga vhege.
- 4 Kha vha shumise manwalwa o teaho levele – kha zwiñwe zwigwada, vha nga tea u vha thusa nga u vusuludza mibvumo na u fhaña maipfi.
- 5 Musi vha ytsi khou shuma na tshigwada, kha vha thetshelese musi mugudi muñwe na muñwe a tshi vhala o ima nga eþhe.
- 6 Kha vha gudise vhagudi uri vha dzulele u bula maipfi ane vha si a ñivhe – musi mugudi a tshi swika kha ipfi lline a si kone u li vhala, kha vha mu thuse u li bula. Vha songo li pfuka kana vha vhidza muñwe ñwana uri a li vhale.
- 7 Nga tshifhinga tsha u vhala na vhagudi hu na u sumbiwa ndila, kha vha vhee vhagudi nga phere uri vha ite nyito dza u vhala vhe nga tshavho, ngeno vhone vha tshi khou shuma na tshigwada tshituku.

# Phurogireme ya Foniki: Tshivenda

## Luambo lwa Hayani

- Zwi na ndeme uri vha funze vhagudi mibvumo yothe ya luambo lwavho.
- Mibvumo ye ya funziwa kha phurogireme ya Foniki ya NECT yo dubekanyiwa kha mutevhe u re ngei fhasi – kha vha i shumise sa tsumbandila, vho vhofholowa.
- Nga nthani ha dwadze, vhunzhi ha vhana vho balelwa u funzwa foniki dzi re na ndeme.
- Kha vha wane uri ndi mibvumo ifhio ine vhagudi vha i divha na ine vha si i divhe, vha shumise phurogireme iyi nga sisiteme, u itela u thivha tshifhinga tsha u guda tshe tsha lozwea.

**Kha vha vhe na nzhele:**

- Mibvumo i re kha **tshibułoko tshisetha** yo bulwa kha ATP ya Gireidi ya 1 Themo ya 4.
- Vha lingedze u vha na vhutanzi uri vhagudi vhavho vha a divha mibvumo iyi.

FONIKI DZA TSHIVENDA				U TOLA
MUBVUMO WA FONIKI	MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA			
a				
b	b-a-b-a = baba	b-aa = baa		
e	e-b-a = eba			
m	m-a-b-a = maba	m-e-m-e = meme	m-e-m-a = mema	
o	o-m-o = omo	o-m-a = oma	o-m-b-a = ombo	
f	f-e-m-a = fema	f-o-m-o = fomo	f-a-m-a = fama	
u	u-b-a = uba			
l	l-a-l-a = lala	l-u-m-a = luma	l-e-m-a = lema	
i	i-m-a = ima	i-m-e-l-a = imela	i-l-a = ila	
g	g-a-g-a = gaga	g-u-m-a = guma	g-u-l-u = gulu	
h	h-u-m-a = huma	h-u-m-i = humi	h-o-l-a = hola	
d	d-a-d-a = dada	d-a-m-u = damu	d-e-m-e = deme	
đ	đ-u-l-a = đula	e-đ-e-l-a = eđela	đ-a-b-a = đaba	
k	k-a-l-a = kala	k-u-m-a = kuma	k-e-l-a = kela	
p	p-a-l-a = pala	p-i-m-a = pima	p-a-t-a = pata	
n	n-a-k-a = naka	n-a-n-g-a = nanga	n-i-p-i = nipi	
ŋ	ŋ-a-m-a = ŋama	ŋ-u-l-a = ŋula	ŋ-o-k-a = ŋoka	
ń	ń-a-l-a = ńala	g-o-ń-o-ń-o = gońońo	ń-e-n-a = ńena	
s	s-a-s-e = sase	s-e-m-a = sema	s-i-m-a = sima	
t	t-a-t-a = tata	t-e-t-a = teta	t-o-t-a = tota	
w	w-a-w-e = wawe	w-i-n-a = wina	w-e-l-a = wela	
x	x-a-x-a-r-a = xaxara	x-o-x-o = xoxo	x-u-x-u-x-u = xuxuxu	
v	v-a-l-a = vala	v-u-l-a = vula	v-e-t-a = veta	

FONIKI DZA TSHIVENDA				U TOLA
MUBVUMO WA FONIKI	MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA			
y	y-o-y-o = yo-yo	y-e-l-a-n-a = yelana		
z	z-i-p-i = zipi	z-i-g-i-z-a-k-a = zigizaka	z-o-z-o = zozo	
r	r-e-m-a = rema	r-u-m-a = ruma	r-i-d-i-l-i = ridili	
zw	zw-e-l-a = zwela	zw-i-m-b-a = zwimba	zw-ie-n-d-a = zwienda	
bv	bv-u-m-a = bvuma	bv-i-s-a = bvisa	bv-a-n-i = bvani	
nd	nd-i-m-a = ndima	nd-e-m-e = ndeme		
nd	nd-a-l-a = ndala	nd-e-vh-e = ndevhe	nd-i-l-a = ndila	
nt	nt-o-t-a = ntota	nt-e-n-d-a = ntenda	nt-a-m-a = ntama	
nw	m-i-nw-e = minwe	nw-i-s-a = nwisa	k-o-nw-a = konwa	
ng	ng-o-m-u = ngomu	t-a-ng-a = tanga	t-e-ng-a = tenga	
nk	nk-e-l-a = nkela	nk-u-l-a = nkula	nk-o-n-a = nkona	
vh	vh-a-l-a = vhala	vh-ea = vhea	vh-o-n-a = vhona	
dz	dz-u-l-a = dzula	dz-a-m-a = dzama	dz-i-m-a = dzima	
dw	g-o-dw-a = godwa	g-i-g-i-dw-a = gigidwa		
dw	g-o-dw-a = godwa	vh-a-dw-a = vhadwa	k-o-dw-a = kodwa	
hw	hw-a-l-a = hwala	hw-i-vh-a = hwivha		
gw	gw-e-l-a = gwela	gw-a-l-a = gwala		
lw	lw-e-l-a = lwela	m-a-lw-a = malwa		
ŋw	a-ŋw-a = anwa			
pw	pw-a-č-u-l-a pwačula	m-a-pw-a-pw-a-l-a-l-a = mapwapwalala		
mw	mw-e-mw-e-l-a = mwemwela			
sw	sw-a-y-a = swaya	sw-i-m-a = swima	sw-e-l-a = swela	
ńw	ńw-a-t-a = ńwata	ńw-e-n-d-a = ńwenda	ńw-a-vh-o = ńwavho	
čw	čw-e-l-a = čwela	čw-i-s-a = čwisa	čw-a = čwa	
kw	kw-e-t-a = kweta	kw-a-t-a = kwata		
mb	mb-a-l-o = mbalo	mb-i-l-a = mbila	mb-u-l-a = mbula	
dy	dy-a-m-b-i-l-a = dyambila	dy-e-l-o = dyelo		
ny	ny-a-l-a - nyala	p-o-ny-a -ponya		
vh	vh-ea = vhea	vh-o-m-b-a = vhomba	vh-ia = vhia	
nz	nz-a-m-b-o = nzambo	nz-ie = nzie		
fh	fh-o-l-a = fholo	fh-a-č-a = fhatač	fh-i-r-a = fhira	
kh	kh-e-kh-e = khekhe	kh-u-h-u = khuhu	kh-o-kh-o = khokho	
th	th-a-th-a = thatha	th-o-l-a = thola	th-i-vh-a = thivha	

<b>FONIKI DZA TSHIVENDA</b>				<b>U TOLA</b>
<b>MUBVUMO WA FONIKI</b>	<b>MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA</b>			
ph	ph-e-ph-o = phepho	ph-a-l-a = phala	ph-u-l-a = phula	
pf	pf-a-l-a =pfala	pf-u-m-a = pfuma	pf-e-l-a =pfela	
mm	mm-e = mme	mm-b-i-dz-a = mmbidza	mm-b-u-dz-a = mmbudza	
nnd	nnd-e-m-a = nndema	nnd-u-m-a =nnduma	nnd-i-l-e-l-a -nndilela	
nnd	nnd-i-vh-a = nndivha	nnd-e-l-a = nnd-e-l-a	nnd-a = nnd-a	
mv	mv-u-l-a = mvula	mv-e-l-e-l-e = mvelele		
mmv	mmv-i-s-a mmvisa	mmv-a-l-e-l-a = mmvalela		
tsh	tsh-i-k-o-l-o = tshikolo	tsh-e-n-a =tshena	tsh-o-vh-a = tshovha	
mbb	mbb-u-dz-a = mmbudza	mbb-a-n-g-i-s-e-n-i = mmbangiseni	mbb-o-n-i-s-e-n-i = mmboniseni	
ndz	ndz-u-m-b-a = ndzumba	ndz-e-m-b-a = ndzemba		
khw	khw-e-vh-a = khwevha	khw-a-l-i = khwali		
dzh	dzh-u-l-u = dzhulu	dzh-e-n-a = dzhena	dzh-ia = dzhia	
nhz	l-u-nzh-i = lunzhi	nhz-a-r-a = nhara	g-a-nzh-e = ganzhe	
nzw	nzw-e-l-u-l-e = nzwelule	nzw-ii! = nzwi!		
nkhw	nkhw-a-l-a = nkhwala	nkhw-e-s-a = nkhwesa	nkhw-e-l-e-l-e-n-i = nkhweleleni	
pfh	pfh-e-ŋ-e = pfheṇe	pfh-a-l-a = pfhala	pfh-i-w-a = pfhiwa	
fhw	fhu-fhw-a = fhufhwa	pfh-u-fhw-a = pfhufhwa		
nyw	ṭ-a-n-g-a-nyw-a = ṭanganywa	vh-e-k-a-nyw-a = vhekanywa	vh-o-fh-e-k-a-nyw-a = vhofhekanywa	
mphy	kh-o-mphy-u-th-a = khomphyutha	mphy-e = mphye		
thy	thy-e-thy-e-n-y-ea = thyethyenyea			
uu	d-uu = duu	m-uu-n-g-a = muunga	m-uu-m-b-a = muumba	
oi	l-oi-w-a = loiwa	th-oi = thoi	p-oi-dz-a = poidza	
ue	m-ue-l-o = muelo	m-ue-dz-i = muedzi	m-ue-m-b-e = muembe	
ai	m-ai-t-e-l-e = maitele	ai-n-a-- = aina	w-ai-n-i = waini	
eu	dz-eu-l-a = dzeula	vh-eu-l-a = vheula		
uo	m-uo-m-v-a = muomva	m-uo-k-i = muoki		
ia	m-ia-n-o = miano	s-ia-n-a = siana	vh-ia = vhia	
ou	kh-ou = khou	t-ou = tou	ṭ-o-l-ou = ḥtolou	
ea	vh-ea = vhea	s-ea = sea	r-ea = rea	
ui	m-ui-l-a = muila	m-ui-n-g-a-m-e-l-i = muingameli		
aa	m-aa-n-ḍ-a = maanda	s-aa-th-u = saathu	b-aa = baa	

FONIKI DZA TSHIVENDA				U TOLA
MUBVUMO WA FONIKI	MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA			
ae	m-ae-l-e = maele	sw-ae-l-a = swaela	M-ae-m- u = Maemu	
ɛ	ɛ-i-ɛ-o = ɛito	ɛ-e-ɛ-o = ɛelo	ɛ-e-l-a = ɛela	
tzh	tzh-e-m-a = tzhema	tzh-e-ɛ-a = tzhet̄a		
iu	tsh-iu-l-u = tshiulu	m-iu-m-o- = miumo	m-iu-n-g-a = miunga	
ie	s-w-ie-l-a = swiela	dzh-ie-l-a = dzhela	tsh-ie-n-g-e = tshienga	
oo	m-b-oo! = mboo!	tsh-o-ɛ-oo! = tshoɔoo!		
ee	vh-ee = vhee	tsh-ee = tshee	s-ee- = see	
ii	ɛ-ii-vh-a = ɛivha	ɛ-ii = ɛii		



# Muhanga wa Nzudzanyo na Ndondangudo

- Vha nga nanga u shumisa kana u sa shumisa rothini ye ya ḥalutshedziwa kha khethekanyo yo fhiraho.
- A zwi ambi uri vho nanga u shumisa rothini ifhio, tshi re na ndeme ndi uri vha tea u funza tshipida tshiñwe na tshiñwe tsha luambo kha vhege.
- Vha dovhe vha elelwe u ḥola kuavhelwe kwa tshifhinga kha tshipida tshiñwe na tshiñwe kha vhege. Kha vha ye vha lavhelese siatari ḥa 4.
- Kha vha shumise, sa tsumbandila, manweledzo a ATP ya U thivha Tshifhinga tsha U Funza Tsho Lozweaho a re kha siatari ḥa 5.
- Kha vha shumise ndondangudo i re afho fhasi kha u ita rekmodo i sa dini ya mushumo une vha ita vhege iñwe na iñwe.

## ATP

- Hu na Nzudzanyo na Ndondangudo dza 5 x dzi songo ḥwalwaho tshithu, dzine vha nga dzi shumisa kha u pulana na u londa (u ḥhirekha) kufunzele kwa kharikhulamu kha themo.
- Vha nga nanga u ita ndovhololo kha Vhege dza 9 na 10.
- Arali vha tshi zwi takalela, kha vha ḥiitele rothini na nyito dzavho vhone vhañe, fhedzi vha vhe na vhuñanzi uri dzi tevhedza ḥhodea dza CAPS na dza ATP.
- Vha kone u ḥiitela Nzudzanyo na Ndondangudo dzavho vhone vhañe dza kufunzele kwavho kwa kharikhulamu kha Themo ya 4.

Vha elelwe, phurogireme yo dzudzanywaho ya u guda ya NECT Gireidi 1-3 Luambo lwa Hayani i a wanala na u daunułoudiwa kha: [www.nect.org.za](http://www.nect.org.za)

### **Thero ya 1:**

Nyito	Vhege ya 1	U ṭola	Vhege ya 2	U ṭola
<b>ORALA</b>	QIVHAIPFI:		QIVHAIPFI:	
	LUIIMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
<b>FONIKI</b>	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
<b>MUNWALO</b>	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U ūtola	Vhege ya 2	U ūtola
<b>U VHALA NA VHAGUDI</b>	MAÑWALWA/TSHIBVELEDZWA:		MANIWALWA/TSHIBVELEDZWA:	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE):			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA:			
<b>U ÑWALA</b>	THOHO NA MUSHUMO:		THOHO NA MUSHUMO:	
<b>GGR</b>	NOTSI:			

## Thero ya 2:

Nyito	Vhege ya 1	U ṭola	Vhege ya 2	U ṭola
ORALA	QIVHAIPFI:		QIVHAIPFI:	
	LUIMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
FONIKI	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
MUNWALO	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U Ქola	Vhege ya 2	U Ქola
<b>U VHALA NA VHAGUDI</b>	MAŅWALWA/TSHIBVELEDZWA:		MANIWALWA/TSHIBVELEDZWA:	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE):			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA:			
<b>U ÑWALA</b>	THOHO NA MUSHUMO:		THOHO NA MUSHUMO:	
<b>GGR</b>	NOTSI:		NOTSI:	

### **Thero ya 3:**

Nyito	Vhege ya 1	U ṭola	Vhege ya 2	U ṭola
<b>ORALA</b>	QIVHAIPFI:		QIVHAIPFI:	
	LUIIMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
<b>FONIKI</b>	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
<b>MUNWALO</b>	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U Ქola	Vhege ya 2	U Ქola
<b>U VHALA NA VHAGUDI</b>	MAŅWALWA/TSHIBVELEDZWA:		MANIWALWA/TSHIBVELEDZWA:	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE):			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA:			
<b>U ÑWALA</b>	THOHO NA MUSHUMO:		THOHO NA MUSHUMO:	
<b>GGR</b>	NOTSI:		NOTSI:	

#### **Thero ya 4:**

Nyito	Vhege ya 1	U ṭola	Vhege ya 2	U ṭola
<b>ORALA</b>	QIVHAIPFI:		QIVHAIPFI:	
	LUIIMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
<b>FONIKI</b>	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
<b>MUNWALO</b>	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U Ქola	Vhege ya 2	U Ქola
<b>U VHALA NA VHAGUDI</b>	MAŅWALWA/TSHIBVELEDZWA:		MANIWALWA/TSHIBVELEDZWA:	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE):			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA:			
<b>U ÑWALA</b>	THOHO NA MUSHUMO:		THOHO NA MUSHUMO:	
<b>GGR</b>	NOTSI:		NOTSI:	

## Thero ya 5: Ndovhololo

Nyito	Vhege ya 1	U ṭola	Vhege ya 2	U ṭola
<b>ORALA</b>	QIVHAIPFI:		QIVHAIPFI:	
	LUIIMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
<b>FONIKI</b>	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
<b>MUNWALO</b>	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U Ძola	Vhege ya 2	U Ძola
<b>U VHALA NA VHAGUDI</b>	MAŅWALWA/TSHIBVELEDZWA:		MANIWALWA/TSHIBVELEDZWA:	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE):			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA:			
<b>U ŅWALA</b>	THOHO NA MUSHUMO:		THOHO NA MUSHUMO:	
<b>GGR</b>	NOTSI:		NOTSI:	



# Phurogireme ya U linga

## U linga ha Vhugudisi

- **Mutevhemuṭoli** u no ḋo tevhela u katela zwikili zwa ndeme zwa nyaluso ya **u vhala na u ḥwala (litheresi)** zwine vhagudi vhavho vha tea u zwi konesa kha vhuimo uhu kana luṭa.
- Hezwi ndi **zwikili zwhulwane zwa u vhala na u ḥwala** zwine **vhagudi vhothe vha tea u zwi wana** musi **Gireidi ya 3 i tshi khunyelela**.
- A huna ndila ya u khauledza kana i si kondi ya u londa ‘U linga ha Vhugudisi’, kana ‘U linga ha Fomethivi.’
- U itela u vha thusa kha u ita izwi nga ndila i no vhuyedza, vha nga tama u ita zwi tevhelaho:
  - U ita **bugu ya u rekhoa u linga**, ine vha ḋo dzula vhe nayo tshifhinga tshoṭhe.
  - Bugu iy i tea u ḥwaliwa uri TSHIPHIRI.
  - Kha vha vhe na khethekanyo ya mugudi muñwe na muñwe** buguni iy.
  - Duvha ḥoṭhe, kha vha vhe na nzhele na kushumele kwa vhagudi, vha ite notsi dza zwine vha khou zwi vhone** malugana na zwikili izwi.
- Kha vha ḥogomele tshoṭhe **vhagudi vhave vha sa sumbedze mvelaphanda**, nahone **vha shume navho** u itela u tandulula na khaedu dzavho.

## Mutevhemuṭoli: Luambo lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (FP)

ZWIKILI ZWA NDANGO (EXECUTIVE FUNCTION)	✓
Mugudi: U tevhedza mikano na zwe zwa lavhelelo (ndavhelelo.)	
U a kona u langa nyanyuwo yawe / vhuḍipfi hawe.	
U a kona u shuma nga ethe.	
U a shumisana na vhañwe musi e kha tshigwada.	
U tou fombe kha mishumo na u i phetha nga tshifhinga tshi no ḥanganedzea.	
U a kona u elelw na u ḥuma zwe a guda kale na zwine a khou guda zwino.	
U a kona u thoma na u fhaṭa vhushaka havhuđi na vhañwe.	
U a konđelela khaedu – tendi u kundiwa.	
U THETSHELESA NA U AMBA	✓
Mugudi: U alusa na u shumisa ḥivhaipfi ine ya endeleta u serekana (u konđa.)	
U a tevhedza ndaela.	
U a vhudzisa mbudziso.	
U a fhindula mbudziso nga ndila kwayo, a tshi shumisa mafhungo ane a endeleta u serekana (u konđa.)	
U a shumisa zwikili zwo teaho zwa u haseledza na u davhidzana.	
U ḥALUKANYA MIBVUMO NA FONIKI	✓
Mugudi: U a ḥukukanya maipfi a bva mibvumo yo imaho nga yoṭhe a tshi tou i bula.	
U a vanganya mibvumo a vhumba maipfi a tshi tou a bula.	

U a kona u ḥalukanya na u vhala mibvumo yothe ye ya funziwa (u guda nga ha vhusheka ha ḥedere na mubvumo.)	
U a fhaṭa na u ḥukukanya maipfi o ḥwaliwaho a tshi shumisa mibvumo ye ya funziwa.	
<b>U VHALA</b>	✓
Mugudi: Tshifhinga tshothe, u a lingedza u dikhouda (u bulu) maipfi maswa a tshi shumisa ndivho ya ḥedere na mubvumo.	
U a vhala zwibveledzwa (mañwalwa) zwi re kha bammbiri ja mishumo a tshi tou elela nahone a sa khakhi.	
<b>U PFESESA</b>	✓
<i>Kha Vhuimo ha Muteo, zwikili izwi zwi tea u fhaṭiwa musi wa U vhala na Vhagudi – musi mudededzi / mugudisi a tshi khou vhalela n̄tha zwibveledzwa zwi no kondā.</i>	
Mugudi: U sumbedza u ḥodou ḥivha na dzangalelo kha zwit̄ori zwa u vhala na vhagudi.	
U fhindula mbudziso dza vhuṭutulanyelelwa ( <i>recall questions</i> ) nga ngona.	
U t̄ahisa mihibulo i no pfala na u i imelela musi a tshi fhindula mbudziso ya ‘ngani.’	
U a nweledza zwiwo zwihiwlane zwa zwit̄ori zwa u vhalela n̄tha.	
U vhudza vhañwe ndivho kana mulaedza wa zwit̄ori zwe zwa vhaliwa.	
U a kona u elelwa na u ḥuma zwit̄ori zwe zwa vhaliwa kale na zwine zwa khou vhaliwa zwino.	
<b>MUÑWALO</b>	✓
Mugudi: U fara penisela na tsha u ḥwala nga ndila yone – a tshi shumisa minwe miraru kha u fara.	
U a kona u sika maledere e a funziwa, a songo khakhea nahone a tshi vhalea.	
U ḥwala nga luvhilo lu no ḥanganedzea – u a kona u fhedza mushumo nga tshifhinga tsho tiwaho.	
<b>U ḥWALA</b>	✓
Mugudi: U shumisa u ḥwala kha u bvisela mihibulo yawe khagala (ha ḥwalululi/ha kopi.)	
U ḥwala nga ethe (u dzenisa mbiluni zwit̄irathethzhi zwa u ḥwala a zwi shumisa kha u khunyeledza mishumo ya u ḥwala.)	
U shumisa ndivho yowe ya u anana ha ḥedere na mubvumo kha u ḥwala maipfi (muñwalo wa u ḥisikela/wa ḥoho yowe.)	
U vhalela vhañwe ngae zwe a ḥwala.	

## U linga ha Vhugudisi

- Vha nga **diitela Mushumo wa U linga ha Fomała (FAT)** wa vhone vhañe vha tshi tevhedza tsumbandila dze vha ḥewa kha **Khethekanyo ya 4 yo Vusuludzwaho ya CAPS**.
- Tshiñwevho, hu na **sambula ya FAT ya Themo ya 4** i re **afho phasi**. Vha nga kha di shumisa FAT iyi yo tou ralo, kana vha i shandulela u i shumisa kiłasini yavho.
- Ho dzeniswa na ‘khadi ya tshikoro’ ine khayo vha nga dzenisa mvelelo dza u lingiwa ha vhagudi ha tshiteñwa tshiñwe na tshiñwe tsha magudiswa.

Ri na fulufhelo ja uri tsumbandila iyi i do vha thusa.

## U shumisa Rubiriki

- Rubiriki dici re afho fhasi dici tevhela zwitalusi zwiŋa zwa ʃevele.
- Dzi dovha dza sumbedza tsumbandila dza u pima (u reitha) ʃevele iñwe na iñwe.
- Zwiñwe hafhu, maraga yo avhelwa tshiñalusi tshiñwe na tshiñwe zwi tshi ya nga khethekanyo. Hezwi zwi sumbedzwa kha zwitange tsini na tshiñalusi.
- Vha nga shumisa zwipimi izwi kha u linga vhagudi vhavho nga ndila dzo fhambanaho, zwi tshi langwa nga vundu (phurovintsi) ʃavho kana tshiñiriki. Sa tsumbo:
  - a** Vha nga nanga u wana ʃevele i re tshikati kana vhuimo wa nyito ya u linga.
  - b** Kana, vha nga nanga u ta maraga dzo teaho mugudi muñwe na muñwe.

### Tsumbo:

- Mudededzi wa Peter vho ita luswayo lwa tshifhambano kha zwe a kona u ya nga tshieli tsho tiwaho.
- Vha wana uri zwifhambano izwi zwo ɏalesa kha ɏEVELE YA 2/KHA MPIMO WA TSHIKHALA TSHA 3-4. Fhedzi-ha, u na tshikoro tshithihi tsha ɏEVELE YA 1/KHA MPIMO WA TSHIKHALA TSHA 1-2. Zwenezwo-ha, vha mu fha Vhuimo / **Mpimo (Rating) wa 3**.
- U bva afho, vha rekanya tshikoro tshawe u ya nga maraga dzo teaho tshieli tsho tiwaho. U wana maraga dza 5 kha dza 14, Musi vha tshi dici kovha nga 2, u wana maraga dza 2.5 dzine vha dici sendedza tsini kha Vhuimo / **Mpimo (Rating) wa 3**.

RUBIRIKI	ɏEVELE YA 1 VHUIMO / MPIMO 1-2	ɏEVELE YA 2 VHUIMO / MPIMO 3-4	ɏEVELE YA 3 VHUIMO / MPIMO 5-6	ɏEVELE YA 4 VHUIMO / MPIMO 7
<b>TSHIELI TSHA 1</b>	Mugudi u kona u anetshela zwipiða zwa tshiñori hu si na ndunzhendunzhe zwi kha thevhekano yo khakheaho. (1-2)	Mugudi u anetshela tshipiða tsha tshiñori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzenisesa kana u siedza zwidodombedza zwinzhi. (3) <b>X</b>	Mugudi u anetshela vhusnzi ha tshiñori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzenisesa kana u siedza zwidodombedza zwinzhi. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiñori hu na thevhekano yone, fhedzi hu na zwidodombedza zwo linganaaho zwi no ita uri tshiñori tshi pfale. (7)
<b>TSHIELI TSHA 2</b>	Mugudi u anzela u ima, a tshi timatima na u dovholaola maipfi kana mafurase. (1-2)	Mugudi u ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima na u dovholaola maipfi kana mafurase. (3-4) <b>X</b>	Mugudi u anetshela tshiñori nga u elela, a tshi ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima kana u dovholaola maipfi kana mafurase. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiñori nga u elela nahone a tshi ñifulufhela, a sa imi na u timatima kana u dovholaola maipfi kana mafurase. (7)
<b>TSHIELI TSHA 3</b>	A hu na u shandukisa khalo kana volumu kha ipfi ʃawe, kana mugudi ha pfali. (1-2) <b>X</b>	Mugudi tshiñwe tshifhinga u a shandukisa khalo kana volumu kha ipfi ʃawe, fhedzi a si tshifhinga tshothe tshine a zwi kona. (3-4)	Mugudi u a fhambanya khalo kana volumu kha ipfi ʃawe musi a tshi vhalala, ha swika hune zwa shumanyana. (5-6)	Mugudi u a fhambanya khalo kana volumu kha ipfi ʃawe musi a tshi vhalala, ha swika hune zwa shuma tshothe. (7)

## **Tshandulelo**

- Kha vha shandulule maraga u bva kha 14 vha i ise kha vhuimo / mpimo (rating) wa 1-7 nga u kovha nga 2.

## **Ri na fulufhelo ḥa uri tsumbandila iyi i do vha thusa**

- *Zwi na ndeme uri vha elelwé uri mishumo ya u linga iyi na ngona dza u rekanya zwi tou vha nyanganyelo fhedzi kana madzinginywa.*
- *Kha vha shumise ḥhodea dza u linga dza vundu (phurovintsi) ḥa havho kana tshiṭiki tsha havho.*

U linga ha Vhugudisi: Khadi ya Tshikoro	Madzina a Vhagudi	U thetshelesa na U amba	Foniki	U vhala na U Pfesesa	Muñwalo	U ñwala	Nyangaredzo
				U shumisa muvanganayo wa themba kha u fhaṭa na u padula mapif.	4.2	4.3	4.3
				U taliukanaya thembamvanganayi na pafalandotthemvanganayi kh-, ph-, th-	4.4	4.5	4.6
				U topola thehekano ya zwimo. bveleda tshtori.			
				U fhindula mbudzisotschedza sa, Ni! mbudzisotschedza dz'o lumbara(ma)/literal questions).			
				U kopolola na u ñwala mafhungo naga ngona.			
				U ñwala mafhungo a 3 a nyusi dza ene mune a tshi shumisa maipfimadzwala a no ñivheea, mibvuno ye ya gudwia na maléderedanzu na zwitopo.			

## Gireidi ya 1 Themo ya 4: Nyito ya U linga ha Fomała ya Sambula

4.1: U THETSHELESA NA U AMBA / U PFESESA	
<b>TSHIPIKWA</b>	<p>U anetshela tshiṭori tshi no ḋivhea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ṭalutshedze kiłasi uri vha khou ya u vha vhidza uri vha ḋe vha vha anetshela zwiṭori zwine vha zwi funesa.</li> <li>Kha vha humbudze vhagudi uri musi vha tshi anetshela tshiṭori, hu tea u vha na mathoma, mutumbu na magumo.</li> <li>Kha vha ite na u vha humbudza uri vha shumise maipfi avho kha u ita uri tshiṭori tshi takadze.</li> <li>Tsha u fhedza, vha tea u ita nđowendowe ya u anetshela tshiṭori. u itela uri vha si hangwe zwine vha khou anetshela, kana vha zwi dovhola.</li> <li>Kha vha vha fhe minete i si gathi uri vha elekanye nga zwiṭori zwavho.</li> <li>Kha vha vha tendele vha rembuluwe vha vhudze phathinara dzavho izwi zwiṭori zwavho.</li> <li>Vha nga kha ḋi ola tshifanyiso tsho ḥeibulīwaho sa tshipiḍa tsha tshiṭori tshavho, musi vhone vha tshi khou thetsresa zwiṭori zwa vhañwe vhagudi.</li> <li>Kha vha linge mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> </ul>

RUBIRIKI	ŁEVEŁE YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	ŁEVEŁE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	ŁEVEŁE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	ŁEVEŁE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA 7
<b>TSHIVHUMBEO NA THEVHEKANO</b>	Mugudi u kona u anetshela zwipiḍazwa tshiṭori hu si na ndunzhendunzhe zwi kha thevhekano yo khakheaho. (1-2)	Mugudi u anetshela tshipiḍa tsha tshiṭori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzhenisesa kana u siedza zwidodombedzwa zwinzhi. (3-4)	Mugudi u anetshela vhuszhi ha tshiṭori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzhenisesa kana u siedza zwidodombedzwa zwinzhi. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiṭori hu na thevhekano yone, fhedzi hu na zwidodombedzwa zwo linganaho zwi no ita uri tshiṭori tshi pfale. (7)
<b>U ELELA</b>	Mugudi u anzela u ima, a tshi timatima na u dovhola maipfi kana mafurase. (1-2)	Mugudi u a ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima na u dovhola maipfi kana mafurase. (3-4)	Mugudi u anetshela tshiṭori nga u elela, a tshi ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima kana u dovhola maipfi kana mafurase. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiṭori nga u elela nahone a tshi ḋifulufhela, a sa imi na u timatima kana u dovhola maipfi kana mafurase. (7)
<b>KHALO (THOUNU) NA VOLUMU YA IPFI</b>	A hu na u shandukisa khalo kana volūmu kha ipfi ḥawe, kana mugudi ha pfali. (1-2)	Mugudi tshiñwe tshifhinga u a shandukisa khalo kana volūmu kha ipfi ḥawe, fhedzi a si tshifhinga tshoṭhe tshire a zwi kona. (3-4)	Mugudi u a fhambanya khalo kana volūmu kha ipfi ḥawe musi a tshi vhalala, ha swika hune zwa shumanyana. (5-6)	Mugudi u a fhambanya khalo kana volūmu kha ipfi ḥawe musi a tshi vhalala, ha swika hune zwa shuma tshoṭhe. (7)

#### 4.2: FONIKI

<b>TSHIPIKWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>U fhaṭa maipfi a tshi shumisa mibvumo ye a funziwa</b></li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hezwi kha vha zwi ite kha Vhege ya 5 kana 6, nga Musumbuluwo nga tshifhinga tsha ngudo ya Muñwalo.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha vhudze vhagudi vha ye kha siaṭari ḥi songo ḥwalwaho tshithu vha ḥwale thoho i no ri:</li> <li>Tshi tevhelaho, kha vha sumbedze vhagudi kupetele kwa siaṭari ḥa bugu dzavho ḥa vha hafu, khathihi na u nombora u bva kha 1-5 kha madzhini, na u bva kha 6-10 vhukati ha siaṭari.</li> <li>Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vhone mudededzi / mugudisi vha ḥo vhidzelela nomboro vha tevhedza nga mubvumo kana ipfi. Vhagudi vha tea u ḥwala mubvumo kana ipfi tsini na nomboro i re yone.</li> <li>Arali mugudi a tshi nga vha a sa ḫivhi kuñwalele kwa mubvumo kana ipfi, u tea u tala kutalo tsini na nomboro.</li> <li>Kha vha gudise vhagudi u sa ita phosho musi wa thesithe, na u sa ḥodzimela mishumo ya vhañwe.</li> <li>Kha vha ite mutevhe maipfi a 10 ane vha ḥo a vhidzelela – vha vhe na vhuñanzi ha uri ipfi ḥiñwe na ḥiñwe ḥi na muvanganyo wa themba dzo no funziwaho, tsumbo, tsh -i - k - u - kw- a - n- a</li> <li>U bva afho, kha vha kuvhanganye mafhungo maṭanu mapfufhi a ne vha ḥo ita muvhidzelo ngao, vha tshi khou shumisa maipfi madowelwa / maanzi na maipfi a foniki ane vhagudi vha a ḥalukanya. Kha vha vhidzelele mafhungo aya n̄tha vha ḥee vhagudi ndaela ya u ri vha a ḥwale. Kha vha vhudze vhagudi vha shumise zwiga zwa u vhala zwo teaho (madanzi mathomoni a fhungo, tshithoma mafheleloni a fhungo.)</li> <li>Musi thesithe yo no fhela, kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi vha dzi lulamise thesite.</li> <li>Kha vha linge mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> </ul>

RUBIRIKI	ĽEVEĽE YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	ĽEVEĽE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	ĽEVEĽE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	ĽEVEĽE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA 7
<b>THESITHE YA MUPEŁETO</b>	Mugudi o kona u peleṭa maipfi a 1-3 nga ngona. (1-2)	Mugudi o kona u peleṭa maipfi a 4-6 nga ngona. (3-4)	Mugudi o kona u peleṭa maipfi a 7-9 nga ngona. (5-6)	Mugudi o kona u peleṭa maipfi a 10 nga ngona. (7)
<b>THESITHE YA MUVIDZELO</b>	Mugudi o khakha u peleṭa kana u shumisa zwiga zwa u vhala kha maipfi mana kana u fhira.	Mugudi o khakha u peleṭa kana u shumisa zwiga zwa u vhala kha maipfi mararu kana u fhira.	Mugudi o khakha u peleṭa kana u shumisa zwiga zwa u vhala kha maipfi mavhili kana u fhira.	Mugudi o kona u peleṭa kana u shumisa zwiga zwa u vhala kha maipfi othe kana o ita vhukhakhi kha ipfi ḥihihi fhedzi.

#### 4.3: FONIKI / U VHALA

<b>TSHIPIKWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U a ḥalukanya themba dza maledere mavhili dzo ḥoweleaho dzi re mathomoni a ipfi, sa: sh-, ph-, th-</li> <li>U vhalela n̄tha zwi no bva buguni e kha ḥevele yawe.</li> <li>U shumisa maipfimāđowelwa, foniki, na zwikili zwa tsenguluso ya tshivhumbeo na zwi re ngomu.</li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hezwi zwi nga itiwa tshifhinga tshiñwe na tshiñwe u thoma kha Vhege ya 6 u swika kha Vhege ya 8.</li> <li>Hezwi kha vha zwi ite nga tshifhinga tsha U vhala na Vhagudi.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nga tshifhinga tsha ‘U vhala na Vhagudi’ kha vha vhidze murađo muñwe na muñwe wa tshigwada uri a ḥe a vha vhalele e eṭhe.</li> <li>Kha vha linge mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> <li>Kha vha thome nga u ri mugudi a vhale mutevhe wa mibvumo na maipfi zwi no shumisa themba dza maledere mavhili dzo ḥoweleaho dzine vha tea u vha vha tshi who dzi qivha, sa tsumbo: sh-, ph-, th-</li> <li>Tshi tevhelaho, kha vha ri mugudi a vhalele n̄tha zwi no bva kha mañwalwa o teaho ḥevele yawe. Kha vha vhe na vhuñanzi uri mañwalwa aya a katela na maipfi a no vhalea (dikhoudrea.)</li> </ul>

RUBIRIKI 4.3. FONIKI	LEVELE YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	LEVELE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	LEVELE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	LEVELE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA HA 7
<b>U ḥALUKANYA NA U VHALA THANGANYO YA PFALANDOTHE MATHOMONI NA MAGUMONI A MAIPFI</b>	Mugudi u a kondelwa u vhala mibvumo na maipfi nga ngona. (1-2)	Mugudi u a kona u vhala miñwe ya mibvumo na mañwe a maipfi nga ngona. (3-4)	Mugudi u a kona u vhala vhunzhi ha mibvumo na vhunzhi ha maipfi nga ngona. (5-6)	Mugudi u a kona u vhala mibvumo yothe na maipfi othe nga ngona. (7)

RUBIRIKI 4.3. U VHALA	ŁEVEŁE YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	ŁEVEŁE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	ŁEVEŁE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	ŁEVEŁE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA HA 7
<b>U ELELA</b>	Mugudi u anzela u tima-tima musi a tshi khou vhala, u a fhumula musi a tshi swika kha maipfi ane a si a ɖivhe kana a pfuka maipfi ane a si a ɖivhe, nahone u a dovhola maipfi na mafurase. (1-2)	Mugudi u vhala a tshi ita a tshi ima tshifhinga tshilapfu ha a tshi tima-tima. Mugudi u na ‘zwikhala zwi no haka’ zwine a konđelwa u fhira khazwo. (3-4)	Mugudi u ita a tshi vhala a tshi kałudza mutevhetsindo. Mugudi u a konđelwa nga maipfi magede (mañwe maipfi) na nga / kana nga zwivhumbeo zwa mafhongo. (5-6)	Mugudi u vhala a tshi elela na u ita a tshi awela. Mugudi u a kona u ɖikhakhulula musi a tshi vhala maipfi a no kondja na / kana zwivhumbeo zwa mafhongo. (7)
<b>ZWIKILI ZWA U DIKHOUDA</b>	Mugudi u ʈođa thikhedzo nnzhi ya foniki i no bva kha mudededzi / mugudisi uri a vhale ipfi lline a si li ɖivhe. Mugudi u a balelwu u ʈhukukanya maipfi a bva madungo kana mibvumo. Mugudi u ɖivha maipfimađowelwa / maipfimaanzi małukułuku. (1-2)	Mugudi u lingedza u shumisa foniki kha u vhala maipfi ane a si a ɖivhe fhedzi u ʈođa thuso ya mudededzi / mugudisi. Mugudi u a kona u ʈhukukanya maipfi a bva madungo kana mibvumo a tshi thusiwa nga mudededzi / mugudisi. Mugudi u ɖivha maipfimađowelwa / maipfimaanzi manzhi. (3-4)	Mugudi u shumisa foniki na ʈhalusamadungo (syllabification) kha u bula maipfi ane a si a ɖivhe, fhedzi tshiñwe tshifhinga u a ʈođa thuso ya u vanganya/ ʈanganya mibvumo ya ita ipfi. Mugudi u ɖivha maipfimađowelwa / maipfimaanzi manzhi. (5-6)	Mugudi u shumisa foniki na ʈhalusamadungo (syllabification) kha u bula maipfi ane a si a ɖivhe, nahone u a kona u vanganya/ ʈanganya mibvumo ya ita ipfi. Mugudi u ɖivha maipfimađowelwa / maipfimaanzi othe e a funziwa manzhi. (7)

#### 4.4. U VHALELA U PFEESA

<b>TSHIPIKWA</b>	<p><b>U thetshelesa na u tou fombe kha mañwalwa u itela:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U topola thaidzo ya u ranga i no bveledza tshiṭori.</li> <li>• U topola thevhekano ya zwiwo.</li> <li>• U fhindula mbudzisoṭhalutshedzwa sa ‘Ni vhona u nga...? / Ndi ngani...?</li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hezwi zwi nga itwa tshifhinga tshiñwe na tshiñwe u bva kha Vhege ya 4 u swika kha Vhege ya 7</li> <li>• Kha vha zwi ite nga Łavhuṭanu ḥiñwe na ḥiñwe nga tshifhinga tsha Nyito ya Oraļa: Therisano nga ha tshibveledzwa/mañwalwa kana nga Łavhuṭanu ḥiñwe na ḥiñwe nga tshifhinga tsha U vhala na Vhagudi: Nyito ya Thevhelauvhala.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha shumise tshiṭori tsha u vhala na vhagudi tsha vhege yo fhelaho.</li> <li>• Kha vha dzudze kiłasi uri i shume mushumo uyu.</li> <li>• Nga murahu, kha vha vhidze vhagudi nga muthihi nga muthihi vha ḫe desikeni yavho vha fhedzise u lingiwa.</li> <li>• Kha vha ri vhagudi vha fhindule mbudziso dza 1-2 dza luñwe na luñwe lwa tshaka dzi tevhelaho dza mbudziso dici no kwama mañwalwa:           <p><b>Mbudziso dici no kwama thaidzo ya u ranga</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Thaidzo i re mathomoni a tshiṭori ndi ifhio?</li> <li>2 Ndi nnyi kana ndi mini tshe tsha vhanga thidzo iyi?</li> </ol> <p><b>Thevhhekano</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ho bvelela mini mathomoni a tshiṭori?</li> <li>2 Ho bvelela mini magumoni a tshiṭori?</li> <li>3 Ho bvelela mini nga murahu ha ...</li> <li>4 Ho bvelela mini u thoma: .... kana...</li> </ol> <p><b>Mbudzisoṭhalutshedzwa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ndi ngani ni tshi vhona u nga ...?</li> <li>2 Ni a kona u vhona vhushaka ha ...?</li> <li>3 Arali no vha no ....no vha ni tshi ḫo ita mini? Ngani?</li> </ol> <li>• Kha vha linge mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> </li> </ul>

RUBIRIKI	LEVELE YA 1 VHUMO / MPIMO WA 1-2	LEVELE YA 2 VHUMO / MPIMO WA 3-4	LEVELE YA 3 VHUMO / MPIMO WA 5-6	LEVELE YA 4 VHUMO / MPIMO WA HA 7
<b>MBUDZISO DZI NO KWAMA</b> <b>THAIDZO YA U RANGA</b>	Mugudi ha koni u topola thaidzo ine ya bveledza tshitiori (1-2)  Mugudi ha koni u topola tshitiori. Mugudi ha koni u topola tshitihu kana muthu we a vhanga thaidzo.(3-4)	Mugudi u a koni u topola thaidzo ine ya bveledza tshitiori.  Mugudi u a koni na u topola tshitihu kana muthu we a vhanga thaidzo. Mugudi u kondelwa nga u eletwa zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwi no yelana na thaidzo. (5-6)	Mugudi u a koni u topola thaidzo ine ya bveledza tshitiori.  Mugudi u a koni na u topola tshitihu kana muthu we a vhanga thaidzo. Mugudi u kondelwa nga u eletwa zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwi no yelana na thaidzo. (5-6)	Mugudi u a koni u topola thaidzo ine ya bveledza tshitiori. Mugudi u a koni na u topola tshitihu kana muthu we a vhanga thaidzo. Mugudi u a koni u eletwa zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwoþe zwi no yelana na thaidzo. (7)
<b>THEVHEKANO</b>	Mugudi ha koni u dubekanya thevhekano ya ya zwiñwe zwa zwiwo zwi re kha ljiñwalwa nga ngona. (1-2)	Mugudi ha koni u a koni u dubekanya thevhekano ya ya zwiñwe zwa zwiwo zwi re kha ljiñwalwa nga ngona fhedzi u a ongolowa.(4-6)	Mugudi ha koni u a koni u dubekanya thevhekano ya ya zwiñwe zwa zwiwo zwi re kha ljiñwalwa nga ngona fhedzi u a ongolowa.(4-6)	Mugudi ha koni u a koni u dubekanya thevhekano ya ya zwiñwe zwi re kha ljiñwalwa nga ngona. (7)
<b>MBUDZISO THALUTSHEDZWA</b>	Mugudi u kundelwa u fhindula mbudzisoþhalutshedzwa nga ha maiñwalwa. (1-2)	Mugudi u kundelwa u fhindula mbudzisoþhalutshedzwa nga ha maiñwalwa a dovh'a a koni na u tikedza dzinwe dla phindulo dzawe. (3-4)	Mugudi u kundelwa u fhindula mbudzisoþhalutshedzwa nga ha maiñwalwa a dovh'a a koni na u tikedza dzinwe dla phindulo dzawe. (3-4)	Mugudi u kundelwa u fhindula mbudzisoþhalutshedzwa nga ha maiñwalwa a dovh'a a koni na u tikedza dzinwe dla phindulo dzawe. (5-6)

#### 4.5: MUŃWALO

<b>TSHIPIKWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U kopolola na u ḥwala fhungo nga ngona.</li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha zwi ite vha tshi shumisa muńwalo u no bva kha theroy Vhege 5-6, kana Vhege 7-8.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha vhe na vhutanzi uri vhagudi vha kopolola mafhungo a si gathi a tshi bva kha bodo ya tshoko.</li> <li>Musi vhagudi vha tshi khou ḥwala, vhone kha vha monamone vha tshi vha ḥola.</li> <li>Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi musi ngudo i tshi fhela.</li> <li>Kha vha ḥole muńwalo wa mugudi muńwe na muńwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> </ul>

RUBIRIKI	ŁEVEŁE YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	ŁEVEŁE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	ŁEVEŁE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	ŁEVEŁE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA HA 7
<b>MUŃWALO: FHUNGO</b>	Mugudi u kondelwa nga u kopolola na u ḥwala fhungo nga ngona. Hu na vhukhakhi vhunzhi malugana na kuvhumbelwe kwa małedere, zwikhala vhukati ha maipfi, na u shumisa saidzi i no fana ya małedere. Mugudi u ḥwala nga u ongolowa. (1-2)	Mugudi u anzela kopolola na u ḥwala fhungo nga ngona. Hu na vhukhakhi hu si gathi vhunzhi malugana na kuvhumbelwe kwa małedere, zwikhala vhukati ha maipfi, na u shumisa saidzi i no fana ya małedere. Mugudi u ḥwala nga u ongolowa. (3-4)	Mugudi u kopolola na u ḥwala fhungo nga ngona. Mugudi a nga khwińisa u ḥwala nga luhilo kana nga vhudele. (5-6)	Mugudi u kopolola na u ḥwala fhungo nga ngona, ngavhudede na nga luhilo lu no vhonala. (7)

#### 4.6: U NWALA

<b>TSHIPIKWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U nwala mafhongo a 3 nga nyusi dza ene muñe a tshi shumisa mibvumo yea a guda na maipfimañowelwa ane a ñivhea, maleđeredanzi na zwitopo.</li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha zwi ite vha tshi shumisa muñwalo u no bva kha theroy Vhege 3-4, kana Vhege 5-6.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ite ngudo iyi sa nga misi.</li> <li>Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagusi nga murahu ya saikiñi ya u nwala.</li> <li>Kha vha ñole muñwalo zwe mugudi muñwe na muñwe a nwala vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> </ul>

RUBIRIKI	LEVEL YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	LEVEL YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	LEVEL YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	LEVEL YA 4 VHUIMO / MPIMO WA HA 7
<b>U NWALA: ZWA ENE MUÑE</b>	Muhumbulo uyu u a kondña u pfesesa, kana a si wawe ene muñe – o kopolola tsumbo ya mudededzi. (1-2)	Muhumbulo uyu u a pfala nahone ndi wawe ene muñe naho hu na hune wa yelana na tsumbo. (3-4)	Muhumbulo ndi ndi wawe ene muñe nahone u bva khae. (5-6)	Muhumbulo ndi ndi wawe ene muñe nahone u bva khae nahone u na vhutsila ngomu. (7)
<b>U NWALA: VHULAPFU NA TSHIVHUMBEO</b>	Mugudi o nwala maipfi kana mafurase a si gathi. (1-2)	Mugudi o nwala fhungo lìthihi lo vhekanywaho nga ngona. (3-4)	Mugudi o nwala mafhongo mavhili o vhekanywaho nga ngona. (5-6)	Mugudi o nwala mafhongo mararu o vhekanywaho nga ngona. (7)
<b>U NWALA: NDONGAZWIGA</b>	Mugudi o a kondelwa nga u shumisa maleđeredanzi na zwitopo tshifhinga tshoñthe nahone nga ngona. (1-2)	Mugudi o a kondelwa nga u shumisa maleđeredanzi na zwitopo tshifhinga tshoñthe nahone nga ngona fhedzi u a kondelwa nga dziñwe ndongazwiga. (3-4)	Mugudi u shumisa ndongazwiga dzoñthe dze dza funziwa nga ndila i no fusha, fhedzi u a ita a tshi khakha tshiñwe tshifhinga. (5-6)	Mugudi u shumisa ndongazwiga dzoñthe dze dza funziwa nga ndila i no fusha nga ngona nahone ha anzeli u khakha. (7)